

(10) 368

21/5/45 <sup>duy D</sup> Indexed  
Initiation

O I

33p

(56)

K34/5

1/6

J. Kgodi Mpe.

pp. 1-6

Go oela Lebollo Mephato

Bashimane ge ba oela ba thoma ka go rena  
 mahlaku a kgoro ea moshata ba e aga Ge ba  
 feditje nako ea go oela e batametje kgoshi e  
 bitja banna ba tla go laola koma dinga  
 ka ge di laotje. Mashoboro a ea go foka ka  
 sehla re se lokishitjoeng ke ngaka e tlang  
 go oetja ba a ba ba bea le dipheko le  
 tjona di lokishoa ke n ngaka ea ke moka  
 baditi ba ea matimelo. Ke go re ba ea  
 go aga mphato le go lokisha dikho tjia  
 bodika ba a ga mphato ka mashasha  
 la epela ba a teta ncha go rege u le hantle  
 u se ke ua bona sa ka gae. Dikho tse  
 di logoa ka joang jo bo botlho jo bo leta jwa  
 thaba. Ke tjona tjia bodika bo di aparang  
 boshego ba dia tjie di nchi go feta bodika  
 gore le ge go ka tla ba bang ba se ke ba  
 hlaela ka mokgao o ba tjia pako e ka  
 fetang kgodi ge ba ile matimelo ba hlo  
 lola ba tsoa boshego ga ba boea jo  
 bong ga ba bonse ke ba padi ka nako  
 eo le bona bashimane ga ba sa apara selo  
 ba hloa go tee ba eloa ka meretloa Ge baditi  
 ba boea matimelo koma ea tjia mashoboro  
 a ea go lala kgorong ba ora lengeta ladikla-  
 re ke go re ba shetje ba bentjoe. go tlogamoo  
 ga ba sa ea ka gae ba namela thaba. Ge ba  
 bolotjia ba bolotjia ke monna o tee seng  
 ngaka oa eona ke oa diklare tjia go ba alafa  
 ge ba bolotje ge ba bolotjia ba bolotjia ka  
 Bogolo jwa magoro a bona go felle tja ka  
 kgoro e nyaane le madulo a bona badula  
 joalo le ona marotalo es mong le es mong

Ka matoto ka malasa gage go a fetole, go  
 bolotjwa motho ea shetjeng a nee hlaloganyo e se-  
 ng nyoana ea ka hloang a tšoenyo, kapa ea  
 ka rung go aloga a bolela dikoma basading  
 kapa mashoborong. Ba bolotjwa mathomong  
 mola ba bollang<sup>8<sup>a</sup></sup> ba sa tjwara selo ba ponoka  
 tj tshae go ba sa na kopano le motho ge e  
 se Baditi ba ba dishang le banna ba tšiling  
 go ba bona le go ba fa melao. Ba a itioa le  
 go rutoa mamello la bohloko go re monnaga  
 a lle ke nku. Ge ba ija ba kwatama ka matoto  
 ba ngoathetoa magobe ka diatleng a tšiswa  
 ke ba diti ba fiva ke bona 'me ba swanetje  
 go phakisha ge ba eja gona moo serobase  
 a lla go e a sa phakishing, le ea ka  
 hlatjan, ga go na mogau la fetjang ore  
 'nie jwale ka judi. Ke moka ba fiva ga  
 gona ea ka emang ba bang ba sa ja.  
 Mohla ba hlagang ba do tjwa ka motora  
 chapileng, <sup>meleng le hlogong</sup> ke moka ke ona metria bona go  
 fihlila ba aloga metsi ba a nwa ka seole  
 le gona ga ba nole<sup>8<sup>a</sup></sup> kgolea Ba dishwa ka  
 hlokomis e kgole gone e mong a seka ba a  
 chaba. Ge la fodile le bolló la re bra fetole  
 magobe jwale a roala ke banenyana go tloga  
 gae go fihla pelo mo go itseng. [Baditi ba  
 ba tjela ba isha mphatong bodika jwa  
 re go ja, ba bushe. Megopo ba e fe banenyo  
 na. bodika bo oela kgoedi di tharo  
 koma e dioa sephiring ba sa tšebeng sephi-  
 ri ke ba sa oelang ea ka bonang ba oedi-  
 ra soarwa ga oetje se oela oa oetjwa lege  
 a sa rate ha e le mosadi oa bolata  
 koma e ba hola kgothi e lefiva ke ba

## III

Ke ba ditete di shele ge e le ba leti sa  
 Kgoshi ba ncha Kgomo ea lepa tloga ga  
 tee ka mephato e meraro. Bodika bo atago  
 oetjwa <sup>mpareng</sup> lehlatabula ge. <sup>don't find</sup> Mabete a budule. Go tloga  
 April go ea go June. Go selwa go tee ge mophato  
 o cho thosha goa reroa. Ga se taba e nang e  
 diva ga bonolo. Mollo oa bodika o gotjwa <sup>ga</sup> tee  
 ga o timi ge e se l mohlaba aloga. Mabito  
 a maswa ba a rewa mohlaba alogang setiiba-  
 na sa go s thosha ke sephiri sa ngaka le Kg-  
 shi. Mōlotji ke Kabadia ke Ga a Kgethol ganchi  
 go ba u na ruta moroage moshomo oo le ona  
 ngaka ga e feto-fetole. Ke moshomo oa lelo-  
 ko le itseng. Ba ~~ta~~ laiva go re ge ba oetji  
 ke banna ba chabe go ralokela basading  
 mekgwa eohle ea boshoboro ba e lahle. Bog-  
 be bo apeva ke basadi gae jwa thishwa ke ba  
 diti. Mohla moditi a roa lang mogofo basadiga  
 ba sa na le tokelo ea go'mona ba khuta  
 moditi o sepela a epela go re basadi la leng  
 tseleng ba khute. Bogobe jwa bodika ga bo shi  
 bise bo leoa moratha le gona bo loile Kudu. Ge ea  
 ba motepa baditi ba thishetja ~~no~~ baapei legoete  
 'ba ba roga' bopi jwa gona bo swanetje go hloe-  
 ka bo seke jwala le ge e ka ba lehlakwana  
 kapa boea jwa ho bo, maratetjō pitja a bea  
 ke ngaka le leng le le leng le dula godimo ga  
 sehlae ga ana go thosha le mollo oa  
 gona ga o time go ba le bakgethelo ba go  
 leta pitja moimana ga a apele badika  
 le monna ea Ga mohlolo ga a tsene mphatong  
 Bodika bo hlajwa le thata mohlant bo ota  
 lengeta. pele ba hlaga.

## Koele

Mohla bo petoleloang banna ba hlaba diphokwana  
 sthabeng ke mohla ba oedi ba tla hoar nama.  
 Ke tja go shoga makgesoa a go aloga. Go tloga  
 f... le dikgobe ba ka di ja. Se ba tla aloga  
 banna ba tja Didibelo tja makhura ba  
 ba tlotja gore ba ba Kota, ba ba tjoesha  
 ba boela hlenq ga morotoga ba sa tlena  
 Kagare. Thapama ba phalla ba ea kgwo-  
 ng ea moshate Mophato o shala o tshungo  
 a morago. Melatja le dilo ka moka tje beng  
 di shomishoa ke bodika di soa le mphato  
 Joale ba bitjoo dialoga, ba lala kgorong ka  
 moso basadi ba tlelego ba beula ba ba  
 tlotja ka morago ga moe ba ea e mong le  
 e mong kgorong ea gaba ke njo ba eang  
 go ba ~~hlabisha~~ Mabitsoa masoa  
 ba a reoa kgorong, le la mphato le reoa ba  
 sa kgobokane ke kgoshi. Mabitsoa meph-  
 to a reeleloa. Maina a ~~pele~~ mephato la moro  
 shio: Mahloana, Mapulana, Marema,  
 Madingoanana, Matopjoo, Maratoo Mathunya  
 Dittadi, Mathamaga, Malau, le Mapulana  
 Maina a Dilo tje ~~ba~~ ding tjes a ba bitja-  
 tjing ka'ona mophatong ke ana mollo ke seriko  
 bogobe = Lebelebele. Mogofo Sebanelo. Metsi  
 = kgetsi. Basadi = ~~Mashitja~~ Mashukudu.  
 Banenenyana = mafalane. Monna = Raba  
 dia. kgomo = ngope, Batho ba mphato o  
 tee go ba ea ntšena ba tjoa ka mphato ra  
 bona lege ba la go tsoa Ba hlomphe-  
 na le Kae le Kae mo ba ga hlanang. Ba  
 Mphato o a pele ga bona ba ba hlomphe-  
 ke ba jolo ba bona. Ba morago ke baratho

Motho mola a alogang ke monna ona le di  
 tshelo tabeng tja banna le mosadi; lea  
 tjeishoa, le di reng oa la. Moela ke phetho  
 la bonna le bosadi. [Ha e le bakeng sa  
 basetsana. Isoaro ea bona e tu le ea ba  
 shimane ba papane ka gotane bona ba  
 oela gae. Ba hlobola mese le magabe ba  
 rokeleloa dikgakgo ga ba tjole ge e se geta  
 hlapa nokeng go ba ke moo Moela ea bona  
 e tiling gona. ba rotala natjo. Shaka  
 la bona le bitjwa leshofo bona ga ba  
 bolle ba a khobeba. Ba lajwa bitswaro  
 bakeng sa banna go ikhibela ba petja  
 ngoaga ba roele sehlotso ba sa tlole  
 makhura meleng, ba saapare selo le ge  
 go ka tonye byang. ba ikapela ga ba  
 ishitiye dijo joale ka bashimane. Ba  
 dishoa ke badike ba basetsana ba oetseng  
 pele go bona ba a la hlomphe. Monna ga  
 a ba bona oa chala<sup>9</sup> ba mo tswara ba mo  
 itia a ba a lefishoa. Ba mo roga a sa le  
 kgole go re a se ke a hlakana nabo ge e le  
 sehlopha. Ge ba shetje ba rotletje go kamo-  
~~to~~ rago ga kgodi tje tharo ba no shome  
 la ba bobon. Mohla ba aloga go diva  
 mapala ea ba mokete o mogolo ba beolwa ba  
 slotjwa matsoku ba tjeishoa mese le ma-  
 kgabe a masoa. ke mota ba phatlalats  
 ba ea go hlabishoa magabo bona

Bashimane ke 'Mantlebere Tema  
 basetsana ke Lekojoane. Mpe  
 Collector J. Kgoadi Mpe


8/5

Koela VI

card  
- 8 OCT 1939

G\*

34 5



Methalo ena ke sesoancho sa Mphato o mogolo oa ka ntle ke leshaka ka gare go lula mediti le lenyanela ka gare ke la bodika dinkgolwana tja ka gare ke dibesho go ea ka magoro a ba oedf. Methalo oa manyoka-nyoka ke tsela eo la tjang ka lona le lona e ageletjoe. Nkgolwana la sorong la ka ntle ke moogo dulang baditi le modisha oa mphato ena ga a tloge ke ena moahlodi oa melato la moo. Ea ka morago nkgolwana ke sekeshe sa banna. Moogo-re-rewang gona. Bodisha jwa mona bo tiile boshego le mosegare ga go ka moo u ka tsenang u sa leno-gona.

Ends

end s 368